







Grade 3 Lesson 33 Written Assessment 2 MEMO

Giredi ya 3 Dyondzo ya 33 – Memorandum wa ntirho wo kambela wa 2 lowu tsariweke

Question Xivutiso	Marks Timakisi
<p>1.(1 mark per correct answer) (1 maraka ya nhlamulo leyi faneleke)</p> <p>a. <math>53 + 29 = 81</math> inverse is <math>81 - 29 = 53</math>  <math>53 + 29 = 81</math> hi xindzhakwandzhakwana i <math>81 - 29 = 53</math></p> <p>b. <math>18 \times 2 = 36</math> inverse is <math>36 \div 2 = 18</math>  <math>18 \times 2 = 36</math> hi xindzhakwandzhakwana i <math>36 \div 2 = 18</math></p>	(2)
<p>2. (1 mark for correct answer and 1 mark for working – any correct working accepted) (1 maraka ya nhlamulo leyi faneleke na 1 makisi/maraka ya matirhele – natirhele man'wana na man'wana lama amukelekaka)</p> <p><math>72 \div 3 = 60 \div 3 + 12 \div 3 = 20 + 4 = 24</math></p>	(2)
<p>3. (1 mark per correct answer and 1 mark for working) (1 maraka ya nhlamulo leyi faneleke na 1 makisi ya matirhele)</p> <p>a.   <math>= (40 + 5) \div 5</math>  <math>= (40 \div 5) + (5 \div 5)</math>  <math>= 8 + 1</math>  <math>= 9</math></p> <p>b. There were no cakes left for her.(1 mark)  c. Ku hava makhekhe lama saleke. ( 1 makisi)</p>	(3)
<p>4.(1 mark per correct answer) (1 makisi ya nhlamulo leyi faneleke)</p> <p>a. Two mbirhi</p> <p>b. Eighths Xa-nhungu</p> <p>c. Four Mune</p> <p>d. one half hafu yin'we</p>	(4)
<p>5.(1 mark per correct answer) (1 maraka ya nhlamulo leyi faneleke)</p> <p>a. 5</p> <p>b. one quarter kotara yin'we</p>	(2)
<p>6. (1 mark per correct answer) (1 maraka ya nhlamulo leyi faneleke)</p> <p>a. 6</p> <p>b. 12</p>	(2)
<p>7. (1 mark for each correct drawing) (1 maraka ya xifaniso lexi faneleke)</p>	(4)

<p>Learners must draw: Vadyondzi va fanele ku dirowa.</p> <p>any box bokisi rin'wana na rin'wana</p>  <p>any cylinder silindara yin'wana na yin'wana</p>  <p>any ball bolo yin'wana na yin'wana</p>  <p>any cone khoni yin'wana na yin'wana</p> 	
<p>8. (1 mark for each pair of correctly matched shapes) (1 maraka ya phere yin'wana na yin'wana leyi pananisiweke na swivumbeko hi mfanelo)</p> 	(3)
<p>9. (1 mark for the correct answer and 1 mark for the working) (1 maraka ya nhlamulo leyi faneleke na 1 maraka ya matirhele)</p> <p><math>2\text{ m} + 2\text{ m} + 5\text{ m} + 5\text{ m} = 14\text{ m}</math></p>	(2)
<p>10. (1 mark per correct answer) (1 maraka ya nhlamulo leyi faneleke)</p> <p>9 tiles 9 wa tithaye.</p>	(1)